

U IME NARODA

Viši sud u Bijelom Polju - Specijalizovano odjeljenje za sudenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupe, terorizma i ratnih zločina, u vijeću od sudije Vukomira Boškovića kao predsjedniku vijeću i sudija porotnika Miloša Krgovića i Dimitrija Kađevića, kao članova vijeća, uz učešće namještenika suda Radmila Duborića, kao zapisničara, u krivičnom predmetu optuženog Miljana Tošića iz Pljevalja, zbog krivičnog **djela davanje mita** iz čl. 424 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnici Vrhovnog državnog tužilaštva Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupe, terorizma i ratnih zločina Kts.br. 56/09 od **30.12.2009 godine**, nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa u prisustvu zamjenika Specijalnog tužioca Milosava Veličkovića iz Bijelog Polja, optuženog Miljana Tošića i njegovog branioca, adv. Stanka Jelića, donio je dana 23.02.2010 godine, a javno objavio **dana 24.02.2010 godine**.

P R E S U D U

Optuženi **MILJAN TOŠIĆ** od oca Milenka i majke Senke, rođene Krsmanović, rođen 16.12.1984 godine, u Pljevljima, živi u Pljevljima, ul. Save Kovačevića bb, **student**, zaposlen kao vozač u DOO „Joksović-trgovina”, državljanin Crne Gore, srednjeg imovnog stanja, oženjen, otac dva djeteta, vojnu obvezu regulisao u Kraljevu i Podgorici, **neosuđivan**, **nalazio se u pritvoru od 22.11.2009 godine do 17.12.2009 godine**.

K r i v j e

Što je:

Dana, 22.11.2008 godine, oko 12.15 h, u mjestu zvanom Timajeveci, opština Žabljak, Vujičić Miljanu i Ostojić Milovanu, kao službenim licima - policajceima Uprave policije - Ispostave Žabljak, **daо poklon** da u okviru svog službenog ovlašćenja ne izvrše službenu radnju koju bi morali izvršiti, na način što je, nakon što su ga policajci zaustavili dok je upravljao teretnim motornim vozilom "Peugeot boxer" reg. oznaka PV-AH-330, vlasništvo "Joksović trgovina" DOO na putu od Pljevalja ka Žabljaku, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, jer je upravljao vozilom na kojem je prednje vetrobranko staklo polomljeno i što na vozilu nije postavljen znak ograničenja najveće moguće brzine, pa kada su mu policajci saopštili da će

mu zbog počinjenog prekršaja podnijeti prekršajnu prijavu i kada je policajac Vujičić Milan počeo da piše prijavu, okrivljeni je iz džepa izvadio novačenicu u apoenu od 10,00 €, serijskog broja P12274841053, i istu stavio iznad upravljača na kontrolnoj tabli u službenom vozilu u kojem su sjedjeli policajci i kazao im "da Vas častim za kašu, nemojte mi to pisati".

- Čime je izvršio krivično djelo davanje mita iz čl. 424 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,

Pa mu sud primjenom citiranih zakonskih propisa i članova 14, 15, 32, 36, 42, 45, 46 i 51 KZ CG i čl. 199, 202 i 364 ZKP-a CG.

O s u d u j e

Na kaznu zavora u trajanju od **4 (četiri) mjeseci** u koju kaznu mu se obračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 22.11.2009.godine, pa do 17.12.2009 godine.

Obavezuje se optuženi da ovom суду плати на име paušala iznos od 50 €, kao i na име troškova krivičnog postupka iznos od 525,00 € na Žiro račun br. 530-12927-32, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

Ošteteveni Vujičić Milan i Ostojić Milovan se nijesu pridružili krivičnom gonjenju, niti su postavili imovinsko-pravni zahtjev.

O b r a z l o ž e n j e

Zamjenik Specijalnog tužioca Vrhovnog državnog tužilaštva-odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Bijelom Polju, optužnicom Kts.br.56/09 od 30.12.2009. godine, stavio je na teret optuženom Miljanu Tošiću iz pljevalja, da je izvršio krivično djelo davanje mita iz čl. 424 st.1 Krivičnog Zakonika CG.

U završnoj riječi zamjenik Specijalnog tužioca je istakao da je tokom postupka u potpunosti dokazano da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret na način kako je bliže opisano u dispozitivu optužnice.

Optuženi Miljan Tošić pred ovlašćenim policijskim službenicima Uprave policije iz Pljevalja, a u prisustvu branjoca postavljenog po službenoj dužnosti je istakao da je dana 22.11.2009 godine, oko 10.30 časova pošao iz Pljevalja TMV marke „Peugeot“ reg.broja PV AII-330, vlasništvo DOO „Joksović-trgovina“ u namjeri da preveze određeni gradevinski materijal tj. kanalizacione cijevi

Labudu Šibaliću u Žabljaku. Oko 12,15 časova na 1-2 km od Žabljaka zaustavila ga je saobraćajna policija. Prišao mu je saobraćajni policajac i zatražio je od njega da mu predstavi dokumentaciju, što je i učinio. Predao mu je i vozačku i saobraćajnu dozvolu. Policajac je, dok je on sjedio u vozilu, obišao oko vozila i vrativši se saopštio mu da je na vozilu uočio i konstatovao odredene tehničke neispravnosti, tj. rekao mu da mu je prednje vjetrobansko staklo ispušalo, a da na vozilu nije postavljen znak najveće dozvoljene brzine za to vozilo, pa mu je zbog tih prekršaja saopštio da će podnijeti prijavu za prekršaj. Pozvao ga je da pade do službenog vozila radi sačinjanja zapisnika. Izašao je iz vozila i prije nego je došao do službenog vozila pozvao je telefonom svog gazdu Zorana Joksoviću i upoznao ga da ga je zaustavila saobraćajna policija u Žabljaku i da zbog određenih neispravnosti na vozilu hoće da podnesu prijavu za prekršaj pa ga je pitao šta da radi. On mu je odgovorio „Vidi, možeš li to uraditi da se ne piše prijava“. Nakon toga je prišao službenom vozilu u kojem je sjedio policajac koji ga je zaustavio i prethodno izvadiši iz džepa novčanici od 10 (deset) eura držeći je u ruci pitao policajca „mogu li da vas časti kafom“. Policajac mu je odgovorio „Možeš“ i iz ruke istrgao predmetnu novčanicu i saopštio mu da mora da pade sa njima u policijsku stanicu. Saopštio je to i svom kolegi koji se u tom momentu nalazio na nekim 2-3 metra udaljenosti. Da li je drugi policajac vidio i čuo razgovor kod službenog vozila nije znao, jer se u tom momentu nije „vidio“ gdje se on nalazio i šta je radio. Nakon svega pošli su do policijske stанице gdje mu je izdata potvrda o oduzimanju novčanice od 10 eura i od strane patrole je sačinjen zapisnik-prijava za saobraćajni prekršaj.

U istražnom postupku se izjasnio kao pred ovlašćenim policijskim službenicima sa razlikama koje je naznačio da je kritičnom prilikom iz džepa jakne koja se nalazila na njemu izvadio mobilni telefon, a mahinalno i 10 eura koje mu se nalazilo u istom džepu, tako da je sa njegovog mobilnog telefona pozvao gazdu i u razgovoru ga obavijestio da ga je zaustavila policija i da hoće da mu pišu prekršajnu prijavu zbog neispravnosti na vozilu našta mu je on odgovorio „pa, neki oni rade svoj popsa“. Nakon toga je prišao vozilu u kojem je sjedio policajac koji ga je zaustavio, a koji je u tom trenutku pisao prekršajnu prijavu i kada je viđio da drži u lijevoj ruci 10 eura, a u desnoj mobilni telefon on mu je iz lijeve ruke istrgao to 10 eura pri tom mu govoreći „hoćeš li ti to mene da podmitiš, aj sad sam nom u stanicu policije“, što je i učinio. Napomenuo je da se u tom trenutku kada mu je policajac istrgao 10 eura iz ruke drugi policajac nalazio od njih oko 3-4 metra, tačnije u blizini njegovog vozila na putu. Nije znao da li je on viđio i čuo šta je njemu policajac iz vozila uradio i rekao. Po dolasku u Ispostavu u Žabljaku izdata mu je potvrda o privremenom oduzimanju novčanice od 10 eura koju je potpisao s tim što je i zadržan. Policijima nije davao nikakav potkon niti novčanicu od 10 eura niti je istu stavio iznad upravljača u službeno vozilo policije. Nije ni govorio da hoće da ih časti za kafu da mu ne bi pisali prijavu. Istakao je i da je u momentu kada mu je policajac

istrgao novčaniku od 10 eura istu mahinalno držao, a ruka mu je bila spuštena, tako da mu nije jasno zbog čega mu je policajac istrgao iz ruke i uzeo. Prekršajna prijava koju je pisao policajac koji ga je toga dana kontrolisao je glasila na dioničarsko društvo Joksović iz Pljevalja, a ne na njegovo ime tako da nije imao nikakvog razloga da podmiti policajce, tim prije što mu je gazda rekao da oni slobodno rade svoj posao.

Na pretresu se izjasnio kao u istražnom postupku, pojašnjavajući razlike u iskazima datim pred ovlašćenim policijskim službenicima, istrazi i na glavnom pretresu, gdje je u Ispostavi kazao da je iz džepa izvadio novčaniku od 10 (deset) eura držeći ih u ruci te da je tada pitao policajca »mogu li da vas častim kafom«, a da mu je policajac na to odgovorio »možeš« i da mu je tada iz ruke istrgao predmetnu novčanicu, istakao je da je tačno ono što je govorio u istrazi i na pretresu, odnosno da policajcima nije govorio »mogu li da vas častim kafom« a da je tačno da je držao novčaniku u ruci, da je izvadio sa telefonom, da je tačno da se novčanica nalazila u lijevoj ruci, a mobilni u desnoj. Inspektor koji mu je uzimao izjavu dana 22.11.2009 godine, je govorio »ti si htio da ih častiš«, te da je galamio i vikao na njega i da je on tada, a u strahu od inspektora rekao »jesam, htio sam da ih častiš«. Ističe i to da je policajac koji mu je istrgao iz ruke novčaniku Vujičić Milan. Tačno je da je tada inspektoru koji ga je ispitivao izjavio da je želio da časti policajce, ali je to uradio plašći se od policajca inspektora koji ga je ispitivao, mada je tačno da on prema njemu nije primjenjivao prisilu. Tada je inspektoru kazao da mu je policajac istrgao novčaniku iz ruke, ali misli da to nije upisano u zapisnik o njegovom saslušanju. Tačno je da je tada obavljaо telefonski razgovor sa gazzdom i bio je udaljen od policajaca oko 5-6 metara, te da oni mogli čuti šta je razgovarao. Jedan od njih se nalazio u službenom vozilu, a jedan na magistrali. Kada je došao kod vozila lijeva ruka mu je bila bliža vozilu u kojem se nalazio policajac Vujičić. Na vozilu su bila otvorena vrata i stajao je pored vozila, ruke su bile pored njega, a komandna tabla je bila udaljena od njega pola metra ili metar. Prije nego što je dao izjavu inspektoru sa njim u dežurnoj je razgovaralo više policajaca, kao i inspektor Smolović koji je vršio ispitivanje, i tada tom razgovoru nije prisustvovao njegov branič. Govorio je policajcima i tom inspektoru da nije htio da da pare koji su ga kontrolisali. Sa braniocem koji mu je tada postavljen po službenoj dužnosti nije obavljaо razgovor prije ispitivanja kod inspektora Smolovića. Branič je bio prisutan kad je vršeno njegovo ispitivanje, a došao je na početku ispitivanja. Tačno je to da je prvo došao branič, pa su nakon toga od njega uzeli izjavu. Tvrdi da mu je inspektor Smolović pročitao izjavu koju je potpisao. Pošto mu je tako nešto prvi put desilo i prvi put je davao izjavu policiji bio je uplašen, te nije reagovao na sadržinu te izjave u smislu da negira da je mudio policajcima 10 eura za kafu kako mu ne bi pisali izjavu.

U završnoj rječi branilac optuženog je u bšnom istakao da izvedenim dokazima posebno odbranom okrivljenog odnosno njegovimi iskazom nije dokazano postojanje činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog djela za koje je Tošić Miljan optužen. U konkretnom slučaju u pitanju je nesporazum koji je nastao prije svega djelovanjem Vujičić Milana, policijsca koji je pod utiskom stalnog zahtjeva javnosti i pretpostavljenih starješina unutar njegove službe da se borba protiv korupcije shvatio krajnje ozbiljno i da će se rezultati tada posebno vrjednovati ko je ispisani i ko je dobar. Po očjeni odbrane nije dokazano postojanje umišljaja kod Tošić Miljana da izvrši krivično djelo u pitanju, niti je on objektivnim činjenjenjem dao povoda da se izvede zaključak o postojanju umišljaja. Ovo tim prije što nije zahtijevao uz obecanje poklona od službenih lica da ne izvrše službenu radnju koju su morali izvršiti. Ovo djelo samo u tom slučaju postoji kada neko zahtijeva, daje ili obecava davanje poklona. Predložio je da sud optuženog oslobodi od optužbe iz osnova što nije dokazano da je izvršio djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret. Međutim, ukoliko sud stane na stanovište teze optužbe molio je da vijeće sve okolnosti uzme kao osobito olakšavajuće, a posebno lične i porodične prilike optuženog, koji je branilac dvoje tek rođene djece, do sada neporočnog vladanja i malog životnog iskustva obzirom na broj godina i umjesto efektivne kazne okrivljenom izrekne uslovnu osudu kojom bi se sigurno postigli ciljevi izricanja krivičnih sankcija kako u opštem tako i u ovom konkretnom slučaju.

Na glavnom pretresu sud je izveo dokaze: saslušao svjedoke Milana Vujičića, pročitao i kaz svjedoka Milovana Ostojića, izvršio uvid u patrolni list Uprave policije sa Žabljaka br. 29546 od 22.11.2009 godine i izvršio uvid u izvod iz kaznene evidencije optuženog izdat pod brojem 30-03-245/10-973/2 od 4.02.2010.godine i dat od PJ Pljevlja, pa je cijeneći iste pojedinačno i u kontekstu, dovođeci ih u vezu sa odbranom optuženog utvrdio činjenično stanje kao u izreći presude:

Očjenom odbrane i dokaza, te dovodenjem u medusobnu vezu, sud je kao nesporno utvrdio sledeće činjenično stanje:

Dana, 22.11.2009 godine, ovlašćeni policijski službenici Ispostave Žabljak, Ostojić Milovan i Vujičić Milan su vršili redovnu kontrolu saobraćaja u mjestu zv. "Tmajevi", opština Žabljak. Oko 12.15 h. iz pravea Durdevića Tare u pravcu Žabljaka, našlo je teretno motorno vozilo marke "Peugeot" pljevaljskih tablica koje vozilo su zaustavili radi kontrole. Vozilom je upravljao sada optuženi Tošić Miljan iz Pljevlja, te je kontrolom utvrđeno da je na vozilu bilo isprskalo prednje vjetrobransko staklo u donjem dijelu, kao da na zadnjem dijelu vozila nije postojao znak najveće dozvoljene brzine, a što je obavezno po Zakonu o saobraćaju. Kontrolu vozila sa kojim je upravljao optuženi vršio je ovlašćeni policijski službenik Vujičić Miljan, koji je nakon izvršene kontrole

pozvao optuženog kako bi mu zbog počinjenog prekršaja napisao prekršajnu prijavu. Kada se Vujičić uputio prema svom vozilu optuženi je pozvao nekog putem telefona i sa njim obavio razgovor. Nakon toga, došao je do službenog vozila u koje je ušao i na mjestu vozača sjeo Vujičić, dok se ovlašćeni policijski službenik Ostojić Milovan nalazio u neposrednoj blizini službenog vozila. Kada je nastavio sa razgovorom Vujičić sa optuženim istom se nalazila u ruci novčanica od 10,00 €. Nakon toga, ovlašćeni policijski službenici su priveli u prostorije Ispostave optuženog Tošića gdje je isti i zadržan, a potom su policijski službenici napisali prekršajnu prijavu.

Optuženi se različito brani u različitim fazama postupka i time dovodi u sumnju istinitost svoje odbrane. Naime, u izjavi dатој pred ovlašćenim policijskim službenicima između ostalog kaže da je nakon izvršene policijske kontrole pozvao gazu, govoreći mu da policijski službenici hoće da podnesu prijavu za prekršaj zbog neispravnosti na vozilu sa kojim je upravljao, te da mu je njegov gazu tada rekao "viđi možeš li to uraditi da se ne piše prijava", te da je nakon toga došao do službenog vozila u kojem je sjedio policajac koji ga je kontrolisao, a da je prethodno izvadio iz džepa novčanicu od 10,00 € držaći je u ruci kada je pitao policajca "mogu li da vas častim kašom", na što mu je policajac odgovorio "možeš" i iz ruke mu istrgao tu novčanicu. U istrazi i na pretresu je negirao naznačeno, te je istakao da je mahinalno iz džepa izvadio tu novčanicu od 10,00 € zajedno sa mobilnim telefonom, nakon čega je obavio razgovor sa svojim gazdom koji mu je rekao a nakon što ga je on upoznao sa sadržinom kontrole "neka oni rade svoj posao", te da je nakon toga prišao policijskom vozilu i da mu se tada novčanica nalazila u lijevoj ruci koja ruka mu se nalazila niz tijelo te da mu je tada policajac iz ruke istrgao novčanicu od 10,00 €, govoreći mu "hoćeš li ti to mene da podmitiš, hajde sad sa mnom u stanicu policije".

Dakle, sadržinom iznesene odbrane pred ovlašćenim policijskim službenicima optuženi priznaje izvršenje krivičnog djela stavljenog mu na teret. Naknadno optuženi se prisjeća i mijenja odbranu kojom ne priznaje izvršenje krivičnog djela, te pojašnjava na pretresu da je inspektor koji ga je ispitivao galamio i vikao na njega i da je a plešeći se od inspektora na njegovu tvrdnju da je htio da časti policajce odgovorio "jesam htio sam da ih častim" i da mu je nakon toga policajac istrgao novčanicu iz ruke. Sve je to uradio plašeći se od inspektora, ali tvrdi da inspektor prema njemu nije primjenjivao prisilu, te tvrdi da je i inspektoru govorio da mu je policajac istrgao novčanicu iz ruke ali da to nije upisano u zapisnik. Tvrdi da je obavljao razgovor sa svojim gazdom, ali da sadržinu tog razgovora nijesu mogli čuti policijski službenici. Potvrđuje da je branilac koji mu je postavljen po službenoj dužnosti bio prisutan prilikom njegovog ispitivanja, da mu je inspektor koji je vršio ispitivanje pročitao izjavu, te da je istu potpisao, ali ističe da je tada bio uplašen, i da sa tog razloga nije ni

reagovao na sadržinu te izjave, kako bi negirao da je policajcima ponudio 10,00 € za kafu kako mu ne bi pisali prekršajnu prijavu.

Sadržinu odbrane optuženog datu pred ovlašćenim policijskim službenicima sud je prihvatio, dok nije mogao prihvati odbranu datu u istražnom postupku i na pretresu. Po nalaženju suda optuženi je tačnije opisao kako se dogodaj desio u izjavi dator ovlašćenim policijskim službenicima. Očigledno je da se optuženi naknadno prisjeća, te da mijenja odbranu svjestan šta je počinio i svjestan težine počinjenog krivičnog djela. Po nalaženju suda mijenjanjem odbrane želi da poboljša svoj položaj u postupku i da izdejstvuje oslobadajuću odluku. Njegova odbrana iz istražnog postupka i na pretresu nije potvrđena nijednim izvedenim dokazom, a obezvrijedena je u potpunosti kako njegovim kazivanjem pred ovlašćenim policijskim službenicima, tako i iskazima svjedoka Ostojić Milovana i Vujičić Milana, kao i sadržinom potvrde o privremeno oduzetim predmetima koji su ovlašćeni policijski službenici izdali na njegovo ime.

Naime, svjedoci Stojić i Vujičić potvrđuju da su toga dana obavljali poslove kontrole saobraćaja, te da su u mjestu "Zmajevci" kontrolisali TMV poslovne kontrole saobraćaja, te da su u mjestu "Zmajevci" kontrolisali TMV marke "Peugeot" kojim je upravljao sada optuženi Tošić Miljan. Kontrolu vozila je vršio policijski službenik Vujičić, dok se Ostojić nalazio u njegovoj neposrednoj blizini. Oba svjedoka potvrđuju da je tom prilikom Vujičić našao da je polomljeno vjetrobransko staklo na vozilu, te da na istom nije postojao znak najveće dozvoljene brzine, a što je bilo obavezno po Zakonu o saobraćaju, te da je nakon toga Vujičić saopštio optuženom Tošiću da će mu zbog počinjenog prekršaja pisati prekršajnu prijavu. Nakon toga, Vujičić je pošao do službenog vozila pozivajući optuženog Tošića, kako bi od istog uzeo podatke i napisao mu prijavu. Nakon toga, optuženi Tošić je obavio telefonski razgovor sa svojim gospodom, a što su zaključili iz sadržine obavljenog razgovora, tvrde da su čuli kada je optuženi Tošić govorio tom licu "da im dadnem da popiju kafu, da mi ne pišu prijavu", nakon čega je a po završenom telefonskom razgovoru Tošić prišao do vozila i u momentu kada se Vujičić nalazio u vozilu kroz otvorena prednja lijeva vrata od vozila stavio iznad kontrolne table vozila novčanici od 10,00 € koju je prethodno izvadio iz džepa, govorči im "da vas častim za kafu, nemojte mi to pisati".

Svjedoci ističu da se nalaze u radnom odnosu kod Uprave policije - Ispostave Žabljak i da su toga dana vršili redovnu kontrolu saobraćaja na putnom pravcu Durdević - Tara - Žabljak. Potvrđuju da su nakon što je optuženi iznad kontrolne table stavio novčanicu od 10,00 € i nakon što je izgovorio riječi "da vas častim za kafu, nemojte mi to pisati" istom Vujičić saopštio da zbog toga treba da pode sa njima do službenih prostorija Ispostave Žabljak. Što je on i uradio.

Iz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta na ime optuženog se vidi da su ovlašćeni policijski službenici od optuženog Tošić Miljana oduzeli jednu novčanicu u apoenu serijskog broja P12274841053.

Iz patrolnog lista Uprave policije sa Žabljaka br. 29546 od 22.11.2009 godine, se vidi da su Vujičić Milan i Ostojić Milovan dana 22.11.2009 godine, od 06,00 h. do 14,00 h. koristeći se prevoznim sredstvom - vozilom reg. oznake P 200-253 obavljali službene poslove kontrole saobraćaja u mjestu Žabljak, konkretno poslove pojađanih, preventivnih i represivnih mjera i aktivnosti na putevima donesenog od strane Uprave policije - Sektora policije opšte nadležnosti.

Iz izvoda iz kaznene evidencije koji je izdat od PJ Pljevlja dana 04.02.2010 godine, se vidi da optuženi Tošić Miljan nije evidentiran u kaznenoj evidenciji te Područne jedinice.

Dakle, iz izloženog se da izvesti susvim pouzdan zaključak da je optuženi Tošić Miljan dana 12.11.2009 godine, oko 12,15 h. u mjestu zv. "Timajevci", opština Žabljak policijskim službenicima Vujičiću Milanu i Vujičiću Milovanu dao poklon da u okviru svog službenog ovlašćenja ne izvrše slubženu radnju koju bi morali izvršiti na način što je u nakon što su isti izvršili kontrolu vozila sa kojim je upravljao, te da nakon što su uočili nepravilnosti na tom vozilu, istom saopštili da će mu pisati prekršajnu prijavu, a u momentu kada je policajac Vujičić Milan počeo da piše prijavu, optuženi je iz džepa izvadio novčanicu u apoenu od 10,00 € i stavio je iznad upravljača na kontrolnoj tabli u službenom vozilu u kojem je sjedio policajac Vujičić, dok se policijski službenik Ostojić nalazio u neposrednoj blizini vozila, govoreći "da vas častim za kafu, nemojte mi to pisati".

Da je optuženi počinio to djelo potvrđuje se njegovom odbranom datoj policijski službenicima, te iskazima svjedoka Ostojića i Vujičića. Ti svjedoci po nalaženju suda na jasan i uvjerljiv način opisuju dogadaj kako se desio. Svojim kazivanjem potvrđuju sadržinu iskaza optuženog datom pred ovlašćenim policijskim službenicima. Svjedoci identično opisuju dogadaj kako se desio i po nalaženju suda onako kako se i desio. Sud nije imao nikakvih razloga da ne povjeruje iskazima tih svjedoka. Ovo imajući u vidu i kazivanje svjedoka Vujičića datog na pretresu da je kasnije saznao da je optuženi Tošić Miljan pošten momak. Svjedoci su identično kazivali i u istražnom postupku i na pretresu. Njihova kazivanja su logična, data kronološki, upotpunjaju se i kao takva čine sadržajnu cjelinu, kojoj se može povjeriti puna vjera. Njihova kazivanja su potvrđena i sadržinom kazivanja optuženog pred policijskim službenicima, a potvrđuju se i sadržinom potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, te sadržinom nalaza o izvršenoj kontroli.

Odbojana optuženog data u istražnom postupku i na pretresu nije potvrde nijednim izvedenim dokazom, te je kao takvu sud nije mogao ni prihvati. Svjedoci Vujičić i Ostojić identično kazuju u pogledu činjenice da su čuli kada je optuženi razgovarao sa nekim liceom, a iz koje sadržine razgovora su zaključili da je razgovarao sa svojim gazzdom, te da su čuli da je tada istom govorio "da im dadnem da popiju kafu, da mi ne pišu prijavu", te da je odmah nakon toga ubacio tu novčanicu u vozilo u kojem se nalazio Vujičić, govoreći "da vas častim za kafu, nemojte mi to pisati". Optuženi je u iskazu datom pred ovlašćenim policijskim službenicima potvrdio da je razgovarao sa svojim gazzdom pitajući ga šta da radi, te da mu je on odgovorio "vidi možeš li to uraditi da se ne piše prijava" i da je nakon toga došao do policijskog vozila izvadio iz džepa novčanicu od 10,00 €, držeći je u ruci, i pitao policajca "mogu li da vas častim kafom", a da mu je policajac odgovorio "možeš" kojom prilikom mu je iz ruke istrgao predmetnu novčanicu. Dakle, optuženi tom izjavom potvrđuje da je razgovarao sa svojim gazzdom i da mu je on tada govorio da to nekako završi, te da je nakon toga došao do policajaca govoreci im "mogu li da vas častim kafom", ali da nije ubacivao novčanicu iznad upravljača službenog vozila u momentu kada se Vujičić nalazio za upravljačem tog vozila. Međutim, ovlašćeni policijski službenici - svjedoci Vujičić i Ostojić su decidni da je optuženi iznad upravljača ubacio novčanicu od 10,00 € govoreći im da ih čašćava kako mu ne bi pisali prekršajnu prijavu.

Po nalaženju suda svjedoci Ostojić i Vujičić su kazivali upravo onako kako se dogodaj i desio i svojim kazivanjem potvrđuju da je optuženi počinio djelo stavljenio mu na teret. Činjenica je da svjedoci i optuženi opisom različito kazuju, ali sadržinom odbrane optuženog pred policijskim službenicima i kazivanjem svjedoka Tošića i Vujičića se potvrđuje da je optuženi počinio krivično djelo stavljenio mu na teret. Optuženi u tom iskazu potvrđuje da je policijskim službenicima govorio dok je držao novčanicu od 10,00 € u ruci, a koju novčanicu je prethodno izvadio iz džepa "mogu li da Vas častim kafom" i to nakon što su mu policijski službenici saopštili da je počinio prekršaj, te da će mu zbog toga pisati prekršajnu prijavu. Iz ovakve odbrane optuženog se vidi da je isti policijskim službenicima nudio novac kako ne bi pisali prekršajnu prijavu. Dakle, preduzeli radnju koji su bili i dužni preduzeti, pa po nalaženju suda nije od bitnog značaja činjenica da li je optuženi samo nudio novčanicu koju je držao u ruci ili da li je tu novčanicu već i stavio iznad upravljača vozila u kojem se nalazio policajac Vujičić. Preduzetim i jednom i drugom radnjom djelo se smatra svištenim. Osim navedenog, policajci Vujičić i Ostojić su decidni u svom kazivanju, a što je sud u potpunosti prihvatio kao tačno da je optuženi iz džepa izvadio novčanicu u apoenu od 10,00 € i istu stavio iznad upravljača na kontrolnoj tabli u službenom vozilu govoreći "da vas častim za kafu, nemojte mi to pisati".

Radnja izvršenja krivičnog djela davanja mita se između ostalog sastoji u obećavanju ili davanju poklona. Davanje poklona je njegovo uručivanje posredno ili neposredno. Djelo je izvršeno samim obećanjem ili davanjem poklona u vezi sa vršenjem nezakonite radnje ili neizvršenjem zakonite radnje.

Članom 34 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (Sl. list RCG, br. 72/05) je između ostalog predviđeno da motorna vozila koja su registrovana u Crnoj Gori, osim vojnih vozila, moraju na lijevoj polovni zadnje strane na vidnom mjestu imati oznaku u obliku kruga žute boje, oivičeno crvenom ivicom, u kome je crnom bojom isписан broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila, a što je sankcionisano kao prekršaj čl. 308 st. 1 tačak 10 istog zakonika.

Čl. 244 istog Zakonika je između ostalog naznačeno da u saobraćaju na putu ne mogu učestvovati vozila koja ne ispunjavaju uslove u pogledu pravilnosti vjetrobrana i svih okana u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije u saobraćaju na putevima, a što je sankcionisano odredbom čl. 305 st. 1 tačak 45 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Kako su ovlašćeni policijski službenici prilikom kontrole vozila sa kojim je upravljao optuženi našli i konstatovali da na istom nije postojao znak najveće dozvoljene brzine, te da je na vozilu polomljeno vjetrobransko staklo sa čime je počinio prekršaj kako je to prethodno opisano, zbog čega su ovlašćeni policijski službenici bili dužni sačiniti zapisnik i podnijeti prekrasnju prijavu. Optuženi je, a kako ne bi izvršili službenu radnju koju su morali izvršiti istim dao na poklon novčaniku od 10,00 €, stavljajući je iznad upravljača na kontrolnoj tabli službenog vozila, govoreći im "da vas častim za kafu, nemojte mi to pisati", te su u njegovim radnjima sadržana sva obilježja krivičnog djela davanja mita iz čl. 424 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Optuženi je bio svjestan da davanjem poklona - novčanice od 10,00 € službenim licima - ovlašćenim policijskim službenicima čini da službena lica u vezi sa vršenjem službenih lica ne bi preduzeli radnju koju su morali preduzeti, te je djelo počinio sa direktnim umišljajem, svjesan da davanjem poklona čini krivično djelo i to je i htio.

Da su Vujičić Milan i Ostojić Milovan obavljali službene poslove kontrole saobraćaja potvrđuje se patrolnim listom Uprave policije iz Žabljaka pod brojem 29546 od 22.11.2009 godine.

Odboru optuženog da je pod pritiskom inspektora u policiji rekao da je htio da časti policijace, te da mu je policijac istrgao novčanicu iz ruke, te da je bio uplašen prilikom ispitivanja u policiji i da je sa tog razloga govorio na taj način, sud nije mogao prihvati. I sam optuženi tvrdi da je njegovo ispitivanje

obavljeno u prisustvu branioca, te da mu je nakon završenog ispitivanja inspektor pročitao izjavu i da on nije dao primjedbu na sadržinu takve izjave. Po nalaženju suda optuženom je bila data mogućnost da ospori nešto što se prethodno dešavalo, ako se dešavalo. Izjavu je dao u prisustvu branioca, ista mu je pročitana i on na takvu izjavu nije dao bilo kakvu primjedbu, a što sve ukazuje na jasan zaključak da je opravo govorio onako kako je to bilo naznačeno u izjavi. Po nalaženju suda njegova naknadna prisjećanja su proizvod dogovora ili naknadnog shvatanja mogućih posledica zbog počinjenog, te njegov pokušaj da iznošenjem datih, a po nalaženju suda neologičnih i netačnih razloga opravda opoštio je prethodno izjavio.

Tvrđaju branioca optuženog da nije dokazano postojanje umišljaja kod optuženog da izvrši krivično djelo u pitanju, te da objektivnim činjenjem nije dao povoda da se izvede zaključak o postojanju umišljaja, te da se u konkretnom slučaju radilo o nesporazumu koji je nastao prije svega djelovanjem Vujičić Milana, te da je svjedok Vujičić pogrešno držao da je optuženi imao namjeru da novčanici od 10,00 € predajem njemu, kako bi na taj način izbjegao sankcionisanje, sud nije mogao prihvati. Izvedeni dokazi potvrđuju da je optuženi novčanicu od 10,00 € stavio iznad kontrolne tabele, govoreći policajcima da im to daje da popiju kafu, a da mu ne pišu prijavu. Naime, iz izvedenih dokaza se da izvesti jasan zaključak da je optuženi dao na poklon, a na opisani način policajcima novčanicu od 10,00 €, kako ne bi preduzeli radnju pisanja prekršajne prijave zbog počinjenog prekršaja od strane optuženog. Dakle, ne može se raditi o nesporazumu, jer si optuženog policajci upoznali sa sadržinom počinjenog prekršaja, optuženi je nakon toga pozvao gazdu i sa njim razgovarao i nakon toga policajcima dao poklon da ne preduzimaju službenu radnju koju su morali preduzeti, a što su bilašeni policijski službenici shvatili kao davanje poklona da ne izvrše radnju koju su bili dužni da izvrše. Optuženi je dobro bio svjestan šta čini i šta želi postići davanjem poklona. Itekako je bio svjestan da davanjem novca - poklona policajcima kako isti ne bi preduzeli radnju koju bi morali preduzeti čini krivično djelo, pa zbog toga tvrdnju odbrane da kod istog nije dokazano postojanje umišljaja sud nije mogao prihvati. Optuženi je dobro znao šta čini, znao je šta činjenjem želi postići i znao je i za posledice koje mogu nastupiti davanjem tega poklona. Obzirom da se radi o mlađom čovjeku, vozaču koji je svakodnevno u takvim situacijama bilo lično ili u saznanju, a i kod svakodnevnog prisustva saznanja u pogledu takvih ili sličnih radnji nameće se sasvim pouzdani zaključak da je optuženi znao šta čini.

Sa iznijetog u radnjama optuženog sadržana su svi elementi bića krivičnog djela stavljeno mu na teret, zbog čega je kriv i krivično-pravno odgovoran.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 KZ. ČG, pa je na strani optuženog od olakšavajućih okolnosti našao da se

radi o mladom čovjeku, do sada neosudivanom, oeu dvoje maloljetne djece koje izdržava, da se oštećeni nijesu pridružili krivičnom gonjenju, te je u nedostatku otežavajućih okolnosti istom primjenom odredba čl. 45 i 46 ZKP-a, ublažio kaznu, eiseneći naznačene olakšavajuće okolnosti kao naročito olakšavajuće okolnosti, istom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, uz uvjerenje da će se sa istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija, te uticati kako na optuženog, tako i na druge da buduće ne vrše krivičnu djelu.

Obzirom da je optuženi oglašen krivim to ga su primjenom odredbe čl. 202 ZKP-a CG, obavezuje da na ime paušala plati iznos od 50,00 €, koja visina paušala je određena obzirom na trajanje i složenost postupka i obzirom na imovinske prilike optuženog, kao i da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 525,00 € koji troškovi se odnose na troškove postavljenih branioca po službenoj dužnosti i to braniocu Rajku Stijepoviću u iznosu od 125,00 € i braniocu Arseniju Kujajeviću u iznosu od 400,00 €.

Shodno čl. 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučeno je u pogledu uračunavanju pritvora optuženom u izrečenu kaznu za period počev od 22.11.2009 godine do 17.12.2009 godine.

Oštećeni Vujičić Milan i Ostojić Milovan nije postavili imovinsko-pravni zahtjev.

Sa iznijetih razloga odlučeno kao u izreci presude.

VIŠI SUD U BIJELOM POJLU
Dana, 24.02.2010.godine

Zapisničar
Radmila Duborija s.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA SUDA
Vukomir Bošković s.r.

PRAVNA POUKA
Protiv ove presude može se izjaviti žalba
Apelacionom sudu RCCG Podgorica u roku
od 15 dana od dana prijema u preko ovog
suda.